

D. Đurđević

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96- ispravka, 3/96- ispravka, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list Republike Bosne i Hercegovine", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 6. i 15. Zakona o pozorišnoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/00 i 25/06), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj _____ 2012. godine, donijela je

(Prijedlog)

ODLUKU

o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "SARAJEVO ART".

Član 1.

U članu 2. stav 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "SARAJEVO ART" („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 13/99 i 33/07), mijenja se i glasi:

"Sjedište "SARAJEVO ART"-a je u Sarajevu, ulica Ćemaluša broj 1."

Član 2.

Član 5., mijenja se i glasi:

"Član 5.

Djelatnost "SARAJEVO ART"-a je:

90.01 Izvođačka umjetnost

90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

90.04 Rad umjetničkih objekata."


Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo."

Broj: 01-02- /12
Sarajevo, __. __. 2012. godine

PREDSJEDAVAJUĆA
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Prof. dr. Mirjana Malić



O B R A Z L O Ž E N J E

I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "SARAJEVO ART" sadržan je u odredbama člana 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96- ispravka, 3/96- ispravka, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list Republike Bosne i Hercegovine", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 6. i 15. Zakona o pozorišnoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/00 i 25/06).

- odredbama člana 12. stav 1. tačka c) Ustava Kantona Sarajevo određeno je da je isključiva nadležnost Kantona Sarajevo "utvrđivanje i provođenje kulturne politike",
- odredbama 18. stav 1. tačka b) Ustava da "Skupština Kantona donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona."

- odredbama člana 3. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), "određeno je da javnu ustanovu može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine, skupština opštine, skupština gradske zajednice i vjerska zajednica, samostalno ili sa drugim fizičkim licem kada nadležna skupština ocjeni da za njeno osnivanje postoji pravni interes.
- odredbama člana 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), određeno je da: "Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove.
Akt o osnivanju ustanove sadrži:
 - naziv osnivača,
 - naziv i sjedište ustanove,
 - **djelatnost ustanove,**
 - iznos sredstava za osnivanje i početak rada ustanove i način njihovog obezbjeđivanja,
 - izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
 - međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
 - način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad приходima,
 - prava, obaveze i odgovornosti ustanove u pravnom prometu;
 - lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
 - rok za donošenje pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovođenja ustanove,
 - druga pitanja od značaja za rad ustanove.

Odredbama člana 6. Zakona o pozorišnoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/00 i 25/06) određeno je da: "pozorište kao javnu ustanovu mogu osnovati Kanton, Grad Sarajevo i općina sa teritorije Kantona donošenjem akta o osnivanju pozorišta."

Odredbama člana 15. ovog Zakona određeno je da se „odredbe ovog zakona o osnivanju, registraciji, radu i prestanku rada pozorišta odgovarajuće primjenjuju na filharmonije, simfonijske orkestre, **koncertne agencije**, i druge profesionalne ansamble i muzičko-scenske grupe, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.“



RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Ovom odlukom mijenja se osnivački akt Javne ustanove u dijelu koji se odnosi na adresu sjedišta, obzirom da je adresa sjedišta JU "SARAJEVO ART" promjenjena zbog premještanja sjedišta iz ul. Dalmatinska broj 2/III u ulicu Ćemaluša broj 1.

Ovom odlukom, također se mijenja osnivački akt Javne ustanove u dijelu koji se odnosi na šifre djelatnosti JU "SARAJEVO ART", a u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 47/10).

Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 upotrebljava se za određivanje djelatnosti, odnosno za razvrstavanje po djelatnostima poslovnih i drugih subjekata i njihovih dijelova za potrebe statistike, različitih službenih i drugih administrativnih zbirki podataka (evidencije, registri, baze podataka i sl.).

Iz tih razloga potrebno je uskladiti djelatnosti ove javne ustanove sa važećom Odlukom.

Prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 47/10) mijenjaju se odnosno usklađuju dosadašnje šifre djelatnosti i klasifikacija djelatnosti Javne ustanove "SARAJEVO ART", sadržane u odredbama člana 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "SARAJEVO ART" („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 13/99 i 33/07), na način da glase:

"Član 5.

Djelatnost "SARAJEVO ART"-a je:

- 90.01 Izvođačka umjetnost
- 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
- 90.04 Rad umjetničkih objekata."

Pri tome:

90.01 Izvođačka umjetnost

Ovaj razred uključuje:

pripremu i izvođenje pozorišnih predstava, koncerata, opera ili plesnih priredbi i drugih scenskih priredbi:

- djelatnost pozorišnih i plesnih grupa ili ansambala, cirkuskih trupa, orkestara ili muzičkih sastava
- djelatnost slobodnih umjetnika, kao što su glumci, plesači, muzičari, predavači ili govornici.

90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

Ovaj razred uključuje:

pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti potrebne za izvođenje pozorišnih predstava, koncerata, opera ili plesnih priredbi i drugih scenskih priredbi:



- djelatnost režisera, producenata, dizajnera scenskih kulisa, scenskih radnika, kostimografa, majstora rasvjete itd.

Ovaj razred također, uključuje djelatnosti producenata ili organizatora umjetničkih događaja uživo, sa ili bez scenske opreme.

90.04 Rad umjetničkih objekata

Ovaj razred uključuje:

rad koncertnih i pozorišnih dvorana te ostalih umjetničkih objekata."



Broj: 09-02-21185-12/12
 Sarajevo, 03.07.2012. godine

04-07-2012

KANTON SARAJEVO
 MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

PREDMET: Stručno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "SARAJEVO ART".-

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 7/06-Prečišćeni tekst) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj: 30/11-Ispravka), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "SARAJEVO ART" usklađen je sa odredbama Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 47/10).

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj: 30/11-Ispravka), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

- Dostaviti:
- ① Naslovu
 - 2. Evidencija
 - 3. Arhiva




SECRETAR
 Ahmed Čulović, dipl. pravnik



web: <http://uz.ks.gov.ba>
 e-mail: ured@ks.gov.ba
 Tel/fax: +387 (0) 33 300-448
 Sarajevo; Hamida Dizdara 1





ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O JAVNIM PRIZNANJIMA KANTONA SARAJEVO

Član 1.

U Zakonu o javnim priznanjima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/97) u članu 3. stav 1. iza riječi: "predsjednika Kantona" riječ "ili" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: "Vlade Kantona" briše se zarez i dodaju riječi: "ili jedne trećine poslanika Skupštine".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-148/99
7. jula 1999. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Mirsad Kebo, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b. i člana 38. stav 1. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96 i 16/97) i člana 26. Zakona o budžetu Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/97), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 7. jula 1999. godine, donijela je

ODLUKU

O ZADUŽENJU KANTONA SARAJEVO ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU ZAPADNOG ULAZA U GRAD

Član 1.

Kanton Sarajevo se zadužuje putem PEIV AG, (Projektentwicklung - Immobilienverwaltung - Aktiengesellschaft, Große Straße 38, 15344 Stralsberg, tel. (03341) 250604) u iznosu od 60.000.000,00 DM (Slovima: šezdesetmiliona DM).

Član 2.

Kredit iz člana 1. koristit će se za finansiranje rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnice zapadnog ulaza u grad.

Član 3.

Kredit se prihvata pod slijedećim uslovima:
- grace period šest mjeseci;
- rok otplate 18 godina (u godišnjim anuitetima);
- kamatna stopa: LIBOR+0,5%.

Član 4.

Međusobni odnosi Kantona Sarajevo i generalnog preduzimača, u skladu sa uslovima utvrđenim ovom odlukom će se regulisati ugovorom.

Ovlašćuje se predsjednik Kantona da potpiše ugovor iz prethodnog stava.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-14-152/99
7. jula 1999. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Mirsad Kebo, s. r.

Na osnovu člana 12. tačka c. i člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo br. 1/96, 2/96, 3/96 i 16/97), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH" br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 13. i 21. Zakona o pozorišnoj djelatnosti ("Službeni list RBiH", br. 6/76 i 12/87), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 7. jula 1999. godine donijela je

ODLUKU

O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE ZA ORGANIZOVANJE KULTURNIH PROGRAMA I MEĐUNARODNU SARADNJU U KULTURI "SARAJEVO ART"

Član 1.

Kanton Sarajevo osniva Javnu ustanovu za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi SARAJEVO ART (u daljem tekstu: SARAJEVO ART).

Član 2.

Naziv ustanove je Javna ustanova za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi SARAJEVO ART.

Skraćeni naziv Javne ustanove je SARAJEVO ART.

Sjedište SARAJEVO ART-a je u Sarajevu, Ulica Dalmatinska broj 2/I.

Član 3.

SARAJEVO ART ima svojstvo pravnog lica.

Član 4.

Djelatnost SARAJEVO ART-a je:

- promoviranje i zaštita domaće muzičke i kulturne baštine u zemlji i inostranstvu;
- organiziranje koncerata umjetničke, narodne, zabavne, tradicionalne i duhovne muzike, teatarskih, muzičko-scenskih, likovnih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih programa;
- međunarodna saradnja u kulturi kroz organiziranje programa gostovanja domaćih umjetnika i umjetničkih ansambala u cilju prezentiranja naše kulture i umjetnosti u inostranstvu, kao i organiziranje gostovanja stranih umjetnika i umjetničkih ansambala u Sarajevu i Bosni i Hercegovini;
- organiziranje kulturno-umjetničkih manifestacija (festivali, smotre, takmičenja i dr.);
- pružanje programskih i drugih usluga organizacionog i tehničkog realiziranja kulturno-umjetničkih i estradnih programa, projekata i priredbi za druge naručitelje.

Član 5.

Djelatnost SARAJEVO-ARTA iz prethodnog člana razvrstava se u skladu sa odredbama Odluke o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/98 i 36/98-ispavka) i glasi:
92.32. 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe.

Ovaj razred obuhvata:

- djelatnost koncertnih ili pozorišnih dvorana i drugih umjetničkih objekata,
- rad agencija za prodaju ulaznica,
- rad studija za snimanje zvuka.

75.122 Djelatnost javnih ustanova koje pružaju zdravstvenu zaštitu, obrazovne, kulturne i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja na kantonalno-županijskom nivou.


74.84 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenuto.

Ovaj razred obuhvata:

- djelatnost posrednika i agencija u korist pojedinaca z dobivanje angažmana (zaposlenja) u filmskoj i pozorišnoj predstavi ili drugoj zabavnoj ili sportskoj aktivnosti, i plasiranje knjiga, igara, umjetničkih djela, fotografija itd. za izdavače, proizvođače itd.

SARAJEVO ART vrši i:

- pružanje usluga u vanjsko-trgovinskom prometu oblasti registrovane djelatnosti.



Utorak, 13. jula 1999. godine

Član 6.

SARAJEVO ART može proširiti ili promijeniti djelatnost iz člana 4. ove odluke.

Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti donosi osnivač.

Član 7.

SARAJEVO ART ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne sposobnosti i registrovane djelatnosti.

Član 8.

Danom stupanja na snagu ove odluke, SARAJEVO ART preuzima objekte i opremu u Dalmatinskoj 2/I, zaposlene radnike, prava i obaveze kantonalne Javne ustanove "Koncertna agencija Sarajevo" ukinute Odlukom o prestanku Javne ustanove Koncertna agencija Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/99).

Član 9.

Izvori sredstava za rad SARAJEVO ART-a su:

- sredstva osnivača,
- iz vlastitih prihoda od prodaje ulaznica
- iz naknada za obavljanje intelektualnih i drugih usluga,
- iz legata, poklona, zavještanja i drugih izvora.

Član 10.

Pitanja prava i obaveza između osnivača i SARAJEVO ART-a koja nisu regulisana ovom odlukom utvrdit će se ugovorom.

Član 11.

Vlada Kantona Sarajevo daje saglasnost na pravila, planove rada i razvoja i godišnji program rada SARAJEVO ART-a.

Član 12.

Organ upravljanja u SARAJEVO ART-u je Upravni odbor od pet članova.

Jedna trećina članova Upravnog odbora po pravilu imenuje se iz reda stručnih kadrova zaposlenih u SARAJEVO ART-u.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo.

Član 13.

Organ rukovođenja u SARAJEVO ART-u je direktor.

Direktora SARAJEVO ART-a imenuje Upravni odbor na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo.

Direktor SARAJEVO ART-a ne može biti član Upravnog odbora.

Direktor SARAJEVO ART-a ovlašten je da predstavlja i zastupa SARAJEVO ART i zaključuje ugovore u unutrašnjem i vanjsko-trgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti SARAJEVO ART-a.

Član 14.

Organ kontrole poslovanja u SARAJEVO ART-u je Nadzorni odbor od tri člana.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo.

Jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u SARAJEVO ART-u.

Član 15.

Radnici SARAJEVO ART-a ostvaruju prava u skladu sa zakonom, pravilima SARAJEVO ART-a i kolektivnim ugovorom.

Član 16.

Do imenovanja organa rukovođenja, SARAJEVO ART će predstavljati i zastupati Halid Kuburović sa svim pravima i odgovornostima direktora.

Član 17.

Vlada Kantona će imenovati Upravni odbor u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Postupak imenovanja direktora SARAJEVO ART-a provest će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke pod uslovima i na način utvrđen Zakonom i Pravilima SARAJEVO ART-a.

Član 18.

Upravni odbor će u roku od 60 dana od dana njegovog imenovanja donijeti Pravila, utvrditi akt o sistematizaciji radnih mjesta i preduzeti druge radnje za početak rada SARAJEVO ART-a.

Član 19.

Nadzor nad zakonitosti rada SARAJEVO ART-a vrši Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Član 20.

Višak prihoda nad rashodima koje ostvari, SARAJEVO ART ulaže u razvoj djelatnosti.

Višak rashoda nad приходima pokriva osnivač.

Član 21.

Za svoje obaveze SARAJEVO ART odgovara svom svojom imovinom - potpuna odgovornost.

Osnivač Javne ustanove je supsidijarno odgovoran za obaveze SARAJEVO ART-a.

Član 22.

Na osnovu ove odluke izvršit će se upis u sudski registar ustanova na zahtjev ovlaštenog lica.

Član 23.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službene novine Kantona Sarajevo".

Broj 01-40-146/99

7. jula 1999. godine
Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo
Mirsad Kebo, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96 i 16/97) i člana 100. Zakona o prostornom uređenju ("Službeni list SR BiH", br. 9/87, 23/88, 24/89, 10/90, 14/90, 15/90 i 14/91 i "Službeni list RBiH", broj 25/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 7. jula 1999. godine, donijela je

ODLUKU


**O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG
PROJEKTA "GROBLJE BARE - PROŠIRENJE"**

Član 1.

Pristupa se izradi Urbanističkog projekta "GROBLJE BARE - PROŠIRENJE" (u daljem tekstu: Urbanistički projekat).

Član 2.

Granica prostornog obuhvata Urbanističkog projekta počinje sa tačke broj 1 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1303 i 1305 K.O. Sarajevo V udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 89 po y = 91 m, a po x = 89 m, ide u pravoj liniji na jugoistok do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 1305 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 89 po y = 109 m a po x = 126 m, produžava na jugozapad idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 1305 K.O. Sarajevo V Općina Centar, 162, 161, 157 i 155 K.O. Novo Sarajevo I Općina Novo Sarajevo i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 155 udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 88 po y = 2,5 m a po x = 234 m, nastavlja na sjeverozapad u pravoj liniji do tačke broj 4 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 334 i 155 udaljenoj od tromede parcela k.č. 155, 334 i 147 cca



Broj 23. oktobra 2007.

izvještaj o radu upravnog odbora i izvještaj o radu nadzornog odbora."

Član 8.

Upravni odbor Biblioteke dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladi Pravila i Pravilnik o radu unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druge opće akte sa odredbama ove Odluke.

Član 9.

Ovlašćuje se Zakonodavna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o imenovanju prava osnivača Javne ustanove "Biblioteka grada Sarajeva".

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj: 01-05-24526/07

26. septembra 2007. godine

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo
dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c. i člana 18. stav 1. tačka b. Zakona o Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), čl. 6. i 15. Zakona o pozorišnoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/00 i 25/06), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 26. septembra 2007. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE ZA ORGANIZOVANJE KULTURNIH PROGRAMA I MEĐUNARODNU SARADNJU U KULTURI "SARAJEVO ART"

Član 1.

U članu 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju "SARAJEVO ART" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/99) iza stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:

Naziv i sjedište "SARAJEVO ART-a" iz st. 1. i 3. ovog člana može se promijeniti".

Odluku o promjeni naziva i sjedišta "SARAJEVO ART-a" donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) na prijedlog Vlade Kantona".

Dobadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 2.

U članu 11. iza riječi "pravila" dodaju se riječi: "pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji", a ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.

Član 3.

U člana 14. dodaje se novi član 14a. koji glasi:

"Član 14a.

Vlada Kantona će razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora i direktora i predsjednika i člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji su imenovani u slijedećim slučajevima:

a) ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad "SARAJEVO ART-a",

b) ako je "SARAJEVO ART" poslovao sa gubitkom dvije godine (2) godine uzastopno,

c) na njegov lični zahtjev,

d) ako Skupština ne usvoji godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju "SARAJEVO ART-a",

- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove.

Procedura usvajanja izvještaja o radu i finansijskom poslovanju ustanove, posljedice mogućeg neusvajanja navedenih akata, kao i postupak i način razrješenja predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora i direktora, precizirat će se Pravilima "SARAJEVO ART-a".

Član 4.

Čl. 16., 17., 18. i 20. brišu se.

Član 5.

Iza člana 19. dodaje se novi član 19 a. koji glasi:

"Član 19a.

Upravni, odnosno nadzorni odbor obavezni su da Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo redovno dostavljaju zapisnike sa održanih sjednica upravnog, odnosno nadzornog odbora, a izvještaj o radu godišnje.

Godišnji izvještaj o radu sadrži: izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju, izvještaj o radu upravnog odbora i izvještaj o radu nadzornog odbora."

Član 6.

U članu 22. riječ "ove" briše se, a riječ "odluke" zamjenjuje se riječima: "Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "SARAJEVO ART".

Član 7.

Upravni odbor "SARAJEVO ART-a" dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladi Pravila i Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druge opće akte sa odredbama ove Odluke.

Član 8.

Ovlašćuje se Zakonodavna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "SARAJEVO ART".

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-24527/07

26. septembra 2007. godine

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo
dr. Denis Zvizdić, s. r.

Vlada Kantona



Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst), a u vezi sa članom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03) i članom 34. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), Vlada Kantona Sarajevo je, na 33. sjednici održanoj 23. oktobra 2007. godine, donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O KRITERIJIMA ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO

Član 1.

U Odluci o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine



IZVOD IZ USTAVA KANTONA SARAJEVO

III- NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti određene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu pretpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona

Član 11a³

Kanton osigurava da konstitutivni narodi i pripadnici grupe Ostalih budu proporcionalno zastupljeni u ministarstvima Kantona. Takva proporcionalna zastupljenost u skladu je sa popisom stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa 7.


Član 12.

Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- c) utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- d) utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;
- e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;
- f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zoniranje;
- g) donošenje propisa o unapređivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
- h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
- i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;
- j) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;
- k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;
- l) stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;
- m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

³ Ovaj član je dodan Amandmanom XIX („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)



Član 17.

Skupština je jednodomo predstavničko tijelo sastavljeno od 35⁴ poslanika.
(Stav 2. je brisan⁵)

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje četiri godine.⁶

Klub delegata konstitutivnog naroda formira se uz uslov da postoji najmanje jedan delegat tog konstitutivnog naroda u Skupštini.⁷

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) _____⁸
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje Vladu Kantona⁹;
- f) _____¹⁰
- g) _____¹¹
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prenosu ovlaštenja Kantona na općinu, Grad¹² i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

⁴ Broj poslanika Skupštine izmijenjen je Amandmanom XIV („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 14/00). Nije brisan raniji tekst u zagradi „(četrdesetpet)“, ali se očito radi o grešci, pa smo ovaj tekst izostavili

⁵ Stav 2. brisan je Amandmanom XX („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04), a dosadašnji st.3. i 4. postali su st. 2. i 3.

⁶ Stav 3. izmijenjen je Amandmanom XX („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

⁷ Iza stava 3. dodat je novi stav 4. – Amandmanom XX („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)


⁸ Tačka c) brisana je Amandmanom XXI („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

⁹ Tačka e) izmijenjena je Amandmanom XXI („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

¹⁰ Tačka f) je brisana Amandmanom XXI („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

¹¹ Tačka g) brisana je Amandmanom XXI („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

¹² Riječ “općine” zamijenjena je riječima: “općinu, Grad” - Amandmanom III („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/97)



SLUŽBENI LIST

REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Godina 1 - Broj 6

Ponedjeljak, 15. juna 1992.
SARAJEVO

Akontacija pretplate
za 1992. godinu 3.900 dinara
Žiro-račun 10100-603-1396

110 6/92 8/93 13/94

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

Sredstva za ispunjenje uslova iz stava 1. ovog člana obezbeđuje osnivač.

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O USTANOVAMA

Član 6.

Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove. Akt o osnivanju ustanove sadrži:

- naziv osnivača,
- naziv i sjedište ustanove,
- djelatnost ustanove,
- iznos sredstava za osnivanje i početak rada i način njihovog obezbjeđivanja,
- izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
- međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
- način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad приходima,
- prava, obaveze i odgovornost ustanove u pravnom prometu,
- lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
- rok za donošenje pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovođenja ustanove,
- druga pitanja od značaja za rad ustanove.

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ustanova, u smislu ove uredbe, osniva se za obavljanje djelatnosti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva, dječije zaštite, socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i drugih djelatnosti utvrđenih zakonom, ako cilj obavljanja djelatnosti nije sticanje dobiti

Član 7.

Ustanovu mogu osnovati dva ili više osnivača. Ako ustanovu osniva dva ili više osnivača, njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti uređuju se ugovorom koji se zaključuje u pismenoj formi.

Član 2.

Ustanovu može osnovati domaće odnosno strano pravno i fizičko lice (u daljem tekstu: osnivač) u svim oblicima svojine. Zakonom se može utvrditi da strano i pravno i fizičko lice može osnovati ustanovu za obavljanje određene djelatnosti.

Član 8.

Osnivač može prenijeti i obaveze osnivača na drugo pravno ili fizičko lice. Aktom o prenošenju prava i obaveza osnivača uređuje se način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za promjenu osnivača ustanove.

Član 3.

Za obavljanje javne službe osniva se javna ustanova. Pod javnom službom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se trajno i nesmetano obavljanje djelatnosti u javnom interesu Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), opštine ili gradske zajednice.

Član 9.

Ustanova ne može početi da obavlja djelatnost dok nadležni organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitosti rada riješenjem ne utvrdi da su ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom.

Član 4.

Radnici ostvaruju svoja prava u ustanovi, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima ustanove.

III - DJELATNOST, STATUSNE PROMJENE I UDRUŽIVANJE USTANOVA

Član 5.

Ustanovu se može osnovati ako su ispunjeni uslovi za osnivanje i početak rada ustanove, u skladu sa zakonom.

Član 10.

Ustanova može obavljati više djelatnosti iz člana 1. ove uredbe, ako ispunjava uslove utvrđene zakonom za svaku od tih djelatnosti.

Član 11.

Ustanova može, bez upisa u sudski registar, da obavlja privrednu djelatnost i privrednu aktivnost radi zbrinjavanja poslovno nesposobnih lica i profesionalnog osposobljavanja i zapošljavanja invalidnih lica, u manjem obimu ili povremeno, ako ta djelatnost odnosno aktivnost služi ostvarivanju djelatnosti odnosno izvršavanju poslova radi kojih je ustanova osnovana.

Član 12.

Ustanovi se mogu povjeriti javna ovlaštenja iz djelokruga organa državne uprave za vršenje i stručnih poslova, u skladu sa zakonom.

Član 13.

Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove ima određena ovlaštenja u pravnom prometu, kao i poseban obračun rezultata poslovanja, u skladu sa zakonom.

Dio ustanove iz stava 1. ovog člana nema svojstvo pravnog lica.

Član 14.

Ustanova može proširiti ili promijeniti djelatnost, kao i izvršiti statusne promjene: spajanje, pripajanje, podjelu i izdvajanje.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi osnivač.

Član 15.

Osnivači ustanova koje su se spojile odlučuju o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema ustanovi koja je nastala spajanjem.

Osnivač ustanove koja se podijelila i ustanove iz koje se izdvoji dio u samostalnu ustanovu odlučuje o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema ustanovama koje su nastale podjelom, odnosno prema ustanovi koja je nastala izdvajanjem.

Prava i obaveze osnivača prema ustanovi koja se pripojila drugoj ustanovi prestaju danom upisa akta o pripajanju u sudski registar.

U slučaju statusne promjene ustanove imovinska i druga prava i obaveze uređuju se ugovorom.

Član 16.

Ustanova može ugovorom povjeriti drugoj ustanovi, preduzeću ili fizičkom licu obavljanje administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova, u skladu sa zakonom.

Član 17.

Zakonom se može propisati obaveza udruživanja ustanova u odgovarajući oblik udruživanja (u daljem tekstu: obavezni oblik udruživanja), njegova prava, obaveze, način sticanja sredstava za rad, način upravljanja i rukovođenja i druga pitanja.

Ustanove udružene u obavezni oblik udruživanja zadržavaju svojstvo pravnog lica.

Član 18.

Rad ustanova i obaveznog oblika udruživanja je javan.

IV - SJEDIŠTE I NAZIV USTANOVE

Član 19.

Sjedište ustanove je mjesto u kome se obavlja djelatnost radi koje je ustanova osnovana.

Ako se djelatnost obavlja u više mjesta, sjedištem se smatra mjesto koje je određeno pravilima ustanove.

Član 20.

Ustanova može promijeniti sjedište uz saglasnost osnivača. Odluka o promjeni sjedišta ustanove donosi se na način utvrdjen pravilima ustanove.

Član 21.

Naziv ustanove je ime pod kojim ustanova radi. Ustanova može promijeniti naziv, uz saglasnost osnivača.

Odluka o promjeni naziva ustanove donosi se na način utvrdjen pravilima ustanove.

Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove iz člana 13. ove uredbe može, uz naziv ustanove, dodati i blizi naziv tog dijela ustanove.

Član 22.

Naziv ustanove upućuje na djelatnost i sjedište ustanove. Ustanova može imati i skraćeni naziv. Naziv i skraćeni naziv mora se istaći na ulazu u poslovne prostorije ustanove.

Član 23.

U naziv ustanove može se unijeti ime umrle istorijske i druge znamenite ličnosti.

Za unošenje u naziv imena iz stava 1. ovog člana potrebna je dozvola organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitošću rada ustanove, osim ako je jedan od osnivača Skupština R BiH, skupština opštine ili skupština gradske zajednice, kao i pristanak srodnika te ličnosti do trećeg stepena srodstva, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Na zahtjev organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitostima rada ustanove ili srodnika iz stava 2. ovog člana nadležni viši sud odlučuje da se iz naziva ustanove briše ime umrle istorijske ili druge znamenite ličnosti, ako ocijeni da je načinom obavljanja djelatnosti ustanove ugled te ličnosti doveden u pitanje.

U naziv ustanove ne može se unijeti naziv Republike, opštine ili gradske zajednice, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

V - ORGAN UPRAVLJANJA, RUKOVOĐENJA I DRUGI ORGANI U USTANOVAMA

Član 24.

Organ upravljanja u ustanovi je upravni odbor.

Organ rukovođenja u ustanovi je direktor, upravnik, dekan ili drugi odgovarajući poslovodni organ utvrđen zakonom (u daljem tekstu: direktor).

Organ kontrole poslovanja u ustanovi je nadzorni odbor.

Član 25.

Upravni odbor ima najmanje tri, a najviše devet članova. Predsjednika i članove upravnog odbora imenuje i razrješava osnivač.

Predsjednika i članove upravnog odbora javne ustanove imenuje i razrješava, u ime osnivača, Vlada Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada R BiH), izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice.

Jedna trećina članova upravnog odbora, po pravilu, imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi.

Predsjednik i članovi upravnog odbora imenuju se za vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Direktor ustanove ne može biti član upravnog odbora. Broj članova upravnog odbora bliže se određuje pravilima ustanove, u skladu sa zakonom ili aktom o osnivanju ustanove.



Član 26.

Osnivač odnosno Vlada R BiH, izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice može razrješiti predsjednika i člana upravnog odbora i prije vremena za koje je imenovan, ako utvrdi da je odgovoran za neuspjeh ili nezakonit rad ustanove, na njegov lični zahtjev i u drugim slučajevima utvrdjenim zakonom i pravilima ustanove.

Član 27.

Upravni odbor

- donosi pravila ustanove;
- imenuje i razrješava direktora;
- utvrđuje planove rada i razvoja;
- utvrđuje godišnji program rada;
- donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun;
- donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove;
- odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti ustanove, osim ako zakonom nije određeno da to



IZVOD IZ ZAKONA O POZORIŠNOJ DJELATNOSTI

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br 14/00 i 25/06)

Član 4.

Pozorišnom djelatnošću mogu se baviti i visokoškolske ustanove koje obrazuju pozorišne umjetnike, ukoliko u okviru registrovane umjetničke djelatnosti pripremaju i javno izvode scenske projekte ili obavljaju usluge iz pozorišne djelatnosti.

II - OSNIVANJE POZORIŠTA

Član 5.

Pozorište se osniva u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje rad ustanova. Osnivači pozorišta mogu biti domaća i strana pravna i fizička lica pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

Član 6.

Pozorište kao javnu ustanovu mogu osnovati Kanton, Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Grad) i općina sa teritorije Kantona (u daljem tekstu: općina), donošenjem akta o osnivanju pozorišta.

Član 15.



Odredbe ovog zakona o osnivanju, registraciji, radu i prestanku rada pozorišta odgovarajuće se primjenjuju na filharmonije, simfonijske orkestre, koncertne agencije i druge profesionalne ansamble i muzičko-scenske grupe, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

1. Pozorište kao javna ustanova

Član 16.

Kanton, Grad ili opština sa teritorije Kantona osniva pozorište kao javnu ustanovu (u daljem tekstu: pozorište) radi trajnog i nesmetanog obavljanja pozorišne djelatnosti u javnom interesu.

Član 17.

*Struktura KD BiH 2010 sa objašnjenjima***PODRUČJE R - UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA**

Ovo područje uključuje široki raspon djelatnosti kako bi se zadovoljili različiti kulturni, zabavni i rekreacijski interesi javnosti, uključujući izvođenje uživo, rad muzeja, djelatnosti kockanja, sportske i rekreacijske djelatnosti.

90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Ova oblast uključuje rad objekata te pružanje usluga u svrhu zadovoljavanja kulturnih i zabavnih interesa njihovih korisnika. To uključuje pripremu i promociju izvođenja uživo, priredbi ili izložbi namijenjenih javnosti, kao i učestvovanje u njima, odnosno pružanje umjetničkih, kreativnih ili tehničkih vještina za stvaranje umjetničkih djela i izvođenja uživo.

Ova oblast isključuje:

- rad muzeja svih vrsta, botaničkih i zooloških vrtova; očuvanje historijskih znamenitosti; djelatnosti prirodnih rezervata (vidi oblast 91)
- djelatnosti kockanja i klađenja (vidi oblast 92)
- sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti (vidi oblast 93).

Neke jedinice koje pružaju kulturne, zabavne ili rekreacijske sadržaje i usluge razvrstane su u drugim oblastima, kao što su:

- proizvodnja i distribucija filmova i videofilmova (vidi 59.11, 59.12, 59.13)
- prikazivanje filmova (vidi 59.14)
- emitiranje radijskog i televizijskog programa (vidi 60.1, 60.2)

90.0 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Ova grana uključuje izvođačku umjetnost i umjetničko stvaralaštvo te s njima povezane djelatnosti.

90.01 Izvođačka umjetnost

Ovaj razred uključuje:

- pripremu i izvođenje pozorišnih predstava, koncerata i opera ili plesnih priredbi i drugih scenskih priredbi:
 - djelatnosti pozorišnih i plesnih grupa ili ansambala, cirkuskih trupa, orkestara ili muzičkih sastava
 - djelatnosti slobodnih umjetnika, kao što su glumci, plesači, muzičari, predavači ili govornici

Ovaj razred isključuje:

- djelatnosti ličnih pozorišnih ili umjetničkih agenata ili agencija (vidi 74.90)
- djelatnosti u vezi s dodjelom pozorišnih ili filmskih uloga (vidi 78.10)

90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti



Ovaj razred uključuje:

- pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti potrebne za izvođenje pozorišnih predstava, koncerata i opera ili plesnih priredbi i drugih scenskih priredbi:
 - djelatnosti režisera, producenata, dizajnera scenskih kulisa, scenskih radnika, kostimografa, majstora rasvjete itd.

Ovaj razred, također, uključuje djelatnosti producenata ili organizatora umjetničkih događaja uživo, sa ili bez scenske opreme.

Ovaj razred isključuje:

- djelatnosti ličnih pozorišnih ili umjetničkih agenata ili agencija (vidi 74.90)
- djelatnosti u vezi s dodjelom pozorišnih ili filmskih uloga (vidi 78.10)

*Struktura KD BiH 2010 sa objašnjenjima***90.03 Umjetničko stvaralaštvo**

Ovaj razred uključuje:

- djelatnosti slobodnih umjetnika, kao što su kipari, slikari, crtači crtanog filma ili karikaturisti, graveri, bakroresci itd.
- djelatnosti slobodnih autora za različita područja, uključujući beletristiku, kao i tehničke tekstove
- djelatnost neovisnih novinara
- restauriranje umjetničkih djela, kao što su umjetničke slike itd.

Ovaj razred isključuje:

- izradu skulptura, osim umjetničkih originala (vidi 23.70)
- restauriranje orgulja i drugih historijskih muzičkih instrumenata (vidi 33.19)
- proizvodnju filmova i videofilmova (vidi 59.11, 59.12)
- restauriranje namještaja (osim predmeta muzejskih zbirki) (vidi 95.24)

90.04 Rad umjetničkih objekata

Ovaj razred uključuje:

- rad koncertnih i pozorišnih dvorana te ostalih umjetničkih objekata

Ovaj razred isključuje:

- rad kinematografa (vidi 59.14)
- djelatnosti agencija za prodaju karata (vidi 79.90)
- rad muzeja svih vrsta (vidi 91.02)

91 Biblioteke, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Ova oblast uključuje djelatnosti biblioteka i arhiva; rad muzeja svih vrsta, botaničkih i zooloških vrtova; rad historijskih mjesta i djelatnosti prirodnih rezervata.

Također uključuje očuvanje i izlaganje predmeta, znamenitosti i prirodnih čuda historijske, kulturne i obrazovne važnosti (npr. znamenitosti svjetske baštine itd.).

Ova oblast isključuje:

- sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti, kao što je rad kupališta i rekreacijskih parkova (vidi oblast 93)

91.0 Biblioteke, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti**91.01 Djelatnosti biblioteka i arhiva**

Ovaj razred uključuje:

- dokumentacijske i informacijske djelatnosti biblioteka svih vrsta, čitaonica, slušaonica i prostorija za gledanje te javnih arhiva, koji pružaju usluge javnosti i posebnim korisnicima, kao što su studenti, naučnici, djelatnici, članovi itd., kao i rad državnog arhiva:
 - organiziranje zbirki, specijaliziranih ili nespecijaliziranih
 - izrada kataloga (katalogiziranje zbirki)
 - posuđivanje i čuvanje knjiga, geografskih karata, časopisa, filmova, ploča, vrpce, umjetničkih djela itd.
 - pronalaženje materijala prema zahtjevima korisnika itd.
- djelatnosti fototeka i filmoteka

91.02 Djelatnosti muzeja

Ovaj razred uključuje:

- rad muzeja svih vrsta: